




УЛУРО АДО



ЙОХОН
КНИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВОГИ
ЯКУТСКАЙ
1970

С—ЯК
У—49

Юкагирдың тылтан
сахалың тылбаастаата
Константин Түйаарыскай

* * *

ЛЕНИН лат'ил абарэ
мөрэйр
йуобат маранмэ
лэнмүт' энд'э монго мэт
су:сэйл дитэ
курт'итэн!
Мэт көйлуод' э авурбат
йэрпэйэ н'а:t'ин т'эндэт'эн.
Тун эд'илба
мид'ирпэй
т'ад'у:диэлэк мөрт'ит'эн.
Тэн мэт титэ
мэ мирин'
ид'иэ йуоди:риэл' элд'э
т'ад'у:пэка:н мирийэ
солходаба эйит'эн!

Мэ пойуолни уонгод'э
т'ад'у:пэдиэ хуодэдэн.
Хон титтэба эйк у:дэк
эн'бан ЛЕНИН абарэ...

1965

* * *

О мэт йэвлүү!
Мэ тэт ангадэл'ил
ма:рхан т'ад'у: мөрир,
мэт йуођа хусад'ий
сэсилэнд'э т'унгдэ
йахта:й хуру:л дитэ
хоморэйнүүни тэн.

Авуотэги:й т'унгдэ
хабимэвуолэк
под'итэлнгин' мэт сугуд'э!
О мэт йэвлүү!

Мэт тэт йуоди:нд'уо
ма:рхан игийэ йуор
мэт ки:д'эба ёр
дитэ сугуруод'э
хант'э т'унгдэ
н'а:вэй сукунсава нгола:рэлэк
т'эндэйнүүни мэт пурэн.

А'вуотэги:й т'унгдэ
т'айлэдуолэк
лоборэлнгин' мэт сугуд'э!

О мэт йэвлүү,
мэт амуд'и:л уодавур!
Тэт ма:руол мөмдийэбэ
Эвдийэ эл сађанд'ибан.

* * *

О йэвлугэ!
Ү:си: мабид'а: хал'арха:лэк
йалбильба,
т'айлэ йахтийа: си:гийэлэк ---
т'умурба,
пуйарт'ийэк,
т'уобийэ!

О йэвлугэ!
Н'архайэвлид'э агада ба —
н'орд'элэк,
ибансал'бури: абал'ваба ---
йуонд'элэк
йаруд'ийэк,
т'уобийэ!

Мэт йэвлу: и:мид'иэй ид'ийи:лэк
йахтэйэк!
Мэт йэвлу: йахтэй йуоди:лэк
абал'вэйэк!
Н'а:вэйдилэлэк кот'эгэйэк,
мэт т'айлэнд'э т'унгдэ
мэт т'уобаймэ!

1968

* * *

Йуорха пурэн мирагтай
йарапала:н ан'милэк.
Өд'инсавбал маранмэ
т'уюбаймэл'э мөнгэрэк!

Кот'эгэнги мит помни:р
ла:ма дитэ йалципэ.
«Өд'ил митул парили:л
холл'э?»-мондэнг йэвлугэп.

Тэн'и гитн'уо
тунгн'э хуоди:
т'унгид'э аранн'эй йаҳтэпэ
мит сугуд'эбан эл у:т'и: ?»
өри'иэнунги өнгэпэ.

Тан ибалпэ,
ит'уолба,
анмэ кинд'э онопэк.
Мэ йандуолги, йуодаба,
эл йуорунгу мэтханэ...

Өд'инсавбал маранмэ
т'уюбаймэл'э монгэрэк...

Тунг мит эд'ил
аңгадэл'ил
тэн йуорпурэк
мөнд'эснумлэ!

1968.

* * *

Эндуру:скэ!
Тилэмэдэ тэт маранмэ
т'улэй па:д'идуо нод'эк.
Тан Аласэй ленталэк
тэт т'алд'аца и:мид'иэй
Тан лентаткэ эвт'эха
ит'уок,
тигин солбал'ун':
н'амут'энд'э пөнкэтэ:лэк
т'убаймэл'э йэрпэйэ!

Т'улэк, йуорэк, йэвлугэ!
Тэт угурт'эн тибэгэл
т'уор т'ад'у: нюла:рэлэк
лукул бурэн т'энгурубан.

1964

* * *

Эримэ вай си:гийэлэк
йэрэгу:ба и:мид'иэй.
Вай йэрпэйэдигийэлэк
туртайдурэн көт'эгиэй.

«Чив-ви, чив-ви, чив-ви»-мондэнг
абид'инги н'анмэпэ.

Ма:руол нүнни: хад'ир та:тл'эр
тэт йуоди:ба йарид'а:й.
Н'а:вийя:диэ йэвлид'элэк
абал'вийил хусад'а:й.

«Чив-ви, чив-ви, чив-ви»-мондэнг
абид'инги пэл'виэлпэ.

Көлтэл лэвэйл хон нотинэй
ангадэл'илн'эт'и:бан.
митин' сэвтэй т'айлэпэ эйк
амунлэги мэру:бан!

«Чив-ви, чив-ви, чив-ви, чив-ви»
мит йуорха вай мон өхди.

1967

* * *

Мэт т'алд'аба тэн толи:лэн
тит мод'эмут мэт мо:ймэн?

Эл толи:лэн-йэркэйэбайди:к,
тэн йэрпэйэдигийэк.
Т'уобаймэлэ йахтэриимлэ,
амуд'и:лэ т'угилэ!

Мэт ан'милпэ толи: ин'иэр
халбадууги мод'эмут?

Тэн т'айлэн'ил т'ундэгудиэл
мэт 'вал' ва:й курт'и:сэлгин'
н'иномиэйэ и:мид'иэл
нимэлэстэн ла:ни'ани.

Ах йавулбат мэт уттэйр
йонгот'ир л'иэнуйэн мод'эмут?

Ма:руол йуоди:нд'уо нголдэн
мэт йуоргурэ пурэн тэн
т'ама волмэ дитэ ва:й
йэркэйэндэн у:нуйэн.

1968

* * *

Йокэд'иэт ибалдиэ йэдэйт'и: мэтин'эйк
Йабал вал' сабанэй абут'иэка:ндиэлэк.

Уонголуол т'айлэплэ лэйриттэн о:рин'эй
Пит'а:лба лалвуод'эрукунэк.

Тэн ма:рхуон' эйуокэ журт'и:рэн
 мэ йуот'и:н —
Уонгод'э хомон'эй вађан'эй!
Кэдэлги нотинэй, т'аманэнг амуот'и:й,
Под'абай юалбилэк абал'вэй!

Мэ титэ йокэд'иэт ит'уорэн мит эд'ил
Тэн тури н'a:буолги, тан таби т'a:л'уолги
мэ хан'инэнг мит йатах эл мортэйли
Анмолбин'!

1964

* * *

Иэрпэйэд'уо т'ундэрилбат —
т'уюбийэбат,
илийэдээ вдохновениебат —
аннийэгат,
сукунрава антад'илбат —
тивэд од'эбат,
н'уоруолл'элги тунг мит н'анмэ,
ЛУКУЛ хомон'эй йарађа!

Та:тл'эр хад'ир
ханд'эмэлэк
йавдил'илн'эй илийэ
йуорхабанэ эвдийэлэк
пайда:дађа,
йэвлугэ,
тидэнг уонголуол т'айлэпки
йуоди:дэђа йарид'а:r,
н'орођойл'элд'э пугилэк —
йуоди:нлавийэлэк-лобод'а:й.

Эримэ пурэн танг пэтнүй
пугилпэлэ лэвл'элд'э
хун'э мэтин' та:t мони,
нунгиннурэн ађуолбა...

1967

* * *

Ва:й тэт пурэ эгүййэнг,
мэт Аласэй абут'иэ!
Тэт монилэ н'а:вийэ
т'улалэк мэт киэйиэ
йэду:йиэй.
Танун бурэн тэт түнгдэ
хабимэлэк т'энгуриэй.

Хуоди: тунгн'э тэт эримэ
ийу:нул дитэ куриэнү?
Хуоди:р тунгн'э тэт н'анмэ
аёид'иттэнг ани'a:ну?...

Мэт мирамэ йавдил'ил
ана мони «мол тигин
мэт йую мод'эн хад'ир вай
виэн энунгин' хануойа:й»...

1964

* * *

Лат'идэдуол орд'эдаа
ласунэй н'анмэн пугилпэ
т'ад'у:рэнги,
т'энгуринги
Мэрүү: йахтэ үгола:ни.
Таң йахтаа тэн удил'эк
йэрпэйэдигийэ йарид'и.
Ангийэ тан йуонд'элэк
момдийэ пурэн пуйарт'и.
Таң йахтаат вайи тэн
т'айлэдуолэк монон'эй
сукунравак эгу:йил,
йэвлигил дитэ абал'виий.
Таң йахтаат мэттэн'эж
йарина:т'и:й уйэрэллэк,
йуорха бурэн т'энгуринэйэнг
антад'илпэ вант'ирэн.

Хои мит лат'идэдуолаа
ү:дэк н'анмэ и:мид'иэк!

1967

* * *

Мэт ан'милпэ т'ингит'элэ
луохаснурэн энмурлэк
пугот'анд'а и:мид'иэлэ
йахтаснууга йуорхалэк.

Мэт н'а:t'абан ва:й илийэ
т'улал нголдэнг көт'эгиэй
йанду:йирэнг элмонн'ийэ
мэт сугуд'иэн' туబэгиэй.

О мэр амут' т'ингит'иклиэ
мэт йуорхалэк ла:нн'асул
йахтэй өд'ил алут пулд'иэй
парад'и:дэку: йахтасул!

1968

* * *

Авийа: энгэнэнг и:тнэ
уттэйл лат'илба мэт энд'эн
Та:тл'эр ма:рхан ва:й йаxтэ
эл и:рэт'уон молд'и:сэн.

Танг'энг ид'иэ ах йоссу:р
т'аваттэгэ нгола:л'эн'.
Эвдийэлэк йуорунум
тудэ н'а:вэй йуобанэ.

Пон'а:к тэн'и, тэн исэ
т'уобаймэдэ си:гийэ
лавр абуолуол лукулба
пулгэд'илэлэк пэнгэйтэйэк.

Тада:t мэ кин йуоди:ња
йуорэр
лайан мид'ирпэй
йаxтадиэлэк ид'итмэк
сугуд'эги, пунгуолэр.

Мэтул эл курил'и:рэн
у:т'и:тэйэк кэйгудэн.

* * *

Удил' уйэ дитэ йаҳтэй,
оо йаринэй көйрид'э!
Мэ йуонг, мэ йуонг, амуңа,
ва:й тэт ноно йаруҗал!

Кокота:ңа
йуори:дилэ
дитэ вайи көт'ид'иң,
т'айлэпэлэ лэйтэйсэмлэ
ва:й тэт ноно йаруд'ил!

Титэ хабун йуоди:ңа
и'а:вэй аҗал'вийилэк,
хабун гөдэ сугуд'эңа
нигийидуо ўба:лэк,
мөрт'и:л'элут, йэвлүүгэ,
туң тэт ноно пэдүгэл!..

Мэти'эиг т'амумул'элд'э
мэт вал'бэпиэн' вайаҗайк,
пугил т'уюбайл'э йаҳтэ
сугуд'эңа сэвл н'иэд'ик...

1965

* * *

Авийа: н'умдэй т'айлаџан
ийу: көди йалбайлдиэ
үдэк н'умдэй т'айлаџа
согиэрит'им собулэк.
Мэр авийа: бар нгола: ха
хайавэнд'э илэлэк
кудиэй. Тада: йандуолбан
монур нимиэн' кэвэт'эн.
Тунг лайалл'э
мит н'ийуол
нголул хада: т эйк мөртэм!
Тан ид'иэнэ
маранмэ
элэнд'эрүүкүн дитэ
плитэлэк,
йархалэк
турумди: рэиг мэ худуон'.
А:вэк, а:вэк, йэвлит'э
халдавалэк под'абай
кингунил' имдалд'эст'э
мэт сабунд'илимэ,
т'а:харл'элд э мэт йахтэ!

1964

* * *

Т'умур бүрэ·йархалэн.
Мэ йонгон'эй. Лукулэ
тудэ йуоди:н вахт'элэк
у:дэк миэрэм. Кукулэн!
 йэрпэйэдиэ ма:рхад'эн
 тудин' кэлуй. Йархаткэ
 анмэ у:рэн т'айлэрэт'
 мэр ажал'ва:й, мэр ал'а:й.
Тэн йэрпэйэдигийэ
йэрэгү:нгин' мэр өлкиэй.
Йавулдаа си:гийэ
нголдэн йарха и:мид'иэй.
 Тэн хуодэдэн си:гийэ
 йахтана:ги т'уорхуот'и:
 тидэн тудэ курийэ
 йахтаримлэ мод'эн, т'и:!
...Йарха л'улба амут'э
Пулгэд'илэк ажуолэл.
Сугуд'эбى йэвлит'э
йарха нголл'эн' элбуюолэм!
 Көдэ эвийэ сугуд'э
 митн'э вайи эндаа
 мөрнүйуюлдэ пугуд'э
 ат пойумуй эд'илба.

1967

* * *

Н'амут' энд' э
пуойэнд'э
о, уонгод'э
н'оронбуриэ!
О, амутнэн амут'эк,
абал'вуолдэн
абуод'эк!
Титэ банд'э
пугэт'э
о, пугут'э
йарубал
ит'урэн мэт сугуд'э
хайаванд'э йангэ дитэ
о:рин'эй.
Йэвлугэ йуо
тунг апуо,
йэрлэйэд'ую
йуоди:нд'ую!..
Олбийу:на:к, илийэ,
удил' кэлул эл молл'эк.
тэнмэда ба нимиэйуол
морав пуриэн эл молл'эк.
Монк, тэн йэрлэйэдигийэк.
ма:руол энмур йуонд'эк.
МОНК,

* * *

Үоіголдэн әви'киәл'әлд'ә мэт валбнәп'...

Тэт а:ви:луол
лукулэн
тән тэт бурә қудэрэл.
Эл т'а:харт'уон
амутнэн
а:вәк монур қудэрэй.

Ид'иә лукул —
тэт а:ви:,
әл су:сәйүот тэт йуобат.
Ид'иә сукун —
тэт а:вә
тэт нүңнин'ил —
мит эд'ил.

Тэт а:ви:луол
лукулдиәк
Тән тэт бура қудэрэл.
Ул'әгәләк тэт т'унгдә
пулгәск монур қудэрэй.

Ид'иә лукул —
тэт а:ви:,
тэт т'ингит'әл
т'итнәтэй.

Хайт'иэ Мэру: абал'вэл
эл монд'эсэйт тэтханэ.

Тэт а:ви:луол
лукулэнг
тэн тэт бурэ кудэрэл
А:вэк...

ахун ул'эгэ
под'элдэлэк тэт т'унгдэ
монур н'иэд'ик,
кудэрэй...

1965

* * *

Т'ирэмэдие уодавур!
Тэт о:рин'эл моринунунг
мэт т'ингит'эл энмун.
Эйк тэт сисилба сугуруод'э
ханд'элэнг
уктэйл т'антэйрэмэн?
Эйк йуоди:нлавийэ нгола:л'элд'э
хайаварл'элд'э т'унгдэгудиэл
кинд'эд'айлаба амаларнуумэн?
Эйк тэт ки:д'эбэ паруод'э
лэйри:лпэлэнг апта:нумэн
ахун йокэт тэт т'айлэпэ,
тэт уорпэпе
йуот'и:лигин'?
О йэвлугэ, тэт н'ингиэ
эл вэрви:л'эк, мод'энг тэн
мэрид'ирэ тэт уорпэ
тэнийн т'энгуриэнгутэй!
Ах йахталэк потинэй
сугуд'эпэ йарубал
мэрид'ирэ морэйтэмэк!..

О хон титэ монуол, киэ,
элн'и:мийэ н'умон'алпиэн'...

1967

* * *

Кодэнса:диэ, кириэстиэ,
т'умур бурэ абуют'и:,
о йэвлугэ турид'иэ
йугулвэлэк маруот'и:!

Нэмэнголл'элк анмолын'
эвл'э хад'ир вал'даца.
Ахун сал'ил йавулги
тудэбанэ эл абай.

Кинл'уолк? Кинэк илви:мэн?
Хади хад'у:л сукунбат
ах тиэнг ибал тэт и:мэ
ит'уона:мэнг, ходэйдя?

Тун тэт йуоди:нлавийэлэк
хан'ин н'а:t'э лобод'a:?
Эвдийэткэ куод'элэк
хан'ин андан вай пайда:m?..

...Вадул т'уол'э эд'илэк,
йуодацаанэ, мо:ймэлэ!

1966

* * *

йукудуо т'алд'эдаримэх
т'улэй
тивэдод'эпэ,
оо амутнэнг авуод'эмут
нотинэймут,
т'айлэнд'эмут!..

Хада:т йэдэй
тит йахтаба
ийгийидуо о:рин'эл?
Хуоди: мөру:
а:ри:и кэлдэйл,
амун салд'ил,
эйк ийу:л?..

— Эл митл'эпэ адуйгэ,
эл митл'эпэ-титл'эпэ!
КӨДЭНГ,
ан тэт эд'илл'э,
ан тэт эд'ил монгэрлэ.

Мод'эн,
мэт эн'мэ пулгид'илэ—
мэт СОЮЗ —
та:т банд'э т'ад'у:лэк
эл абарэн'
Эйк эл абарэт!.

* * *

Йавнэй рукун йавнэр тэн
анмэ ийү:й рукунэк —
йандэлэдээ йахтэлэк
ланмуђа:нул мит пурэн.

Тигин тивэ од'элэк,
анмэ йабанрукунэк,
турпи:сэрэнг жэриэгн,
йэвлугэлэ н'имиэнн.

Эл ж'ингиэ вэрви:л'энгик,
титтэл, т'и:, эл понорэл'энгик!
Йанду:нуђан од'элэк
кэврэнуђан уттэлэ.

Т'уобаймэдэ мөнд'эйрэлэк
ва:рэйнгутэм йандэлэ
мит Улуро абут'иэн',
ма:руол йахтаст'и:лнгин' л'иэ!

1964

* * *

Пэтт'игийэ т'угирэй
«мала:, киэ!»
Эримэ вай пукирэй
«мала:, киэ!»

Абал'вийил мэ мөрт'и:й
пунгуолуй.
Н'ингиэвэрви:л эл эри:
н'умуолур.

Т'и: ёрн'энги «амуџа,
вадурт'ик,
ангийэбат-т'ава бат
турилдит'ж...»

Мэт тан мод'эн» мэт толи:,
т'абад'эк.
Эл ходэйт'үон, мэт ан'мил,
көт'эгэк.

Кэйгудэнгу:л, йатид'ик,
йатид'ик!
Эл мөрэйл'эк самурт'ил,
хал'уд'ик!

Т'амт'эдэн'эн о:рэлэк
йануд'ик,

Энмурпэёа йуорэлэк
саbанд'ик...»

Кэйгудэнгу:л, т'абад'эл
эл а:рэйт!
Н'илд'имэ л'эл мэ мөрдэ
эл са:рэйт...

1966

* * *

Т'айланд'э т'ад'у:нэй йахтаџан
Кэйгудэнг туру:сэр, йуодаџа,

Мит эд'ил — карава:н эд'илэк!
Маранмэ па:д'идуо ид'илэк.

Ид'иэнэ тинда:л'э дитэнэ
Н'a:рт'ид'э н'иэд'илги эл т'итнэ.

Ма:рхад'энг йукуот'уо пэвгэйтэй
тада:тэ и:тт'иэ л'иэ саба:тэй.

Ид'иэнэ т'уол'эд'и: эйк ахун
нунгин'ир эл йуол'элмэ рукун

Эл и:тиэнг вант'иллэк ну:нунуй
мит т'эрн'эй т'алд'аџа мо:йнунуй.

О йахта под'аџай т'ад'у:џан
мит эд'ил харуду хон у:џан!

1967

* * *

Тэт кэлур,
мит нимэжан н'а:вэй т'ирэмэлэк
ва:й т'энгүриэй йэрпэйэ ажал'вэ,
тэт кэлур.

Тэт кэлур,
мит йуоди:бат хабимэлэк кёйрид'э
он'идигилбэн т'аврит'и:r мэ халдэт',
тэт кэлур.

Тэт кэлур,
тэт т'алд'эдаримэба турпугулэр ма'руолбат
мит лат'ил мэ йахта:й амуђа,
тэт кэлур.

Йэрэгу:ба тэтул и:лигиэр
илэ мотинэн лэгурн'иэй.

1967

* * *

А'бал'вуд'э амут'э
хуру:л ва:й мэ лөтил'эй!
йалбил йуоди:нбугут'э
мэр о:рэрна:й мотинэн.

Ва:й сэскэрэй сорилэ
мит уонгуол т'айлаðа
нэрэгүод'э илэлэк
мэ кудиэнатай, айд'аðа!

... Эл вэрви:л'эк
тэт н'ингиэ.
Тунг мит т'алд'адаримэ
мумдэл хатэ ва:й мөнд'иэк.

«Н'ингамуд'и:л т'айлаðа
сэскэрэл сорилэ эл кэриэт.
Н'икингдиги:л мөнгэрги
мэ хан'инэн эл мөрт'и:т...»

Ан та:t монги элбүолэм
мит т'алд'адаримэлэ!
Титэ банд'э ару: мөнд'иэрэн
торон'эй эримэлэк лоðод'эл
эл амуот...

1967

* * *

Кинд'э оно н'ингиэвэрви:л
тэт йуоди:ђа тэн кэрий.
Хуора:л дитэ хант'э эри:л
тэт ангабат пукирий.

Оо, мэт уйэ,
мэт йэвлигил струна,
си:гийэ нола:рэлэк
йэрэгу:ђан көт'эгэск.

Уонгод'э н'анмэ
л'аруђал,
хомон'эй пугил
лоринэл,
тада:t,
ахун ма:рхан т'ад'у:
йэвлид'э абал'ваbat;
мэт йэвлү:
сугуд'эђа
порт'аби:рэн у:k!

Т'айлэнд'э тунгдэлэк
йуоди:дађан т'энгурιэк.
Нинђара:нуй эвдийэ
ид'ийи:дађат понорэк.

1967

* * *

Йөкэ, йөкэ көйрид'элэн
ибал бурэн йэду:йил.
Мод'эн анмэ лэйрит'илэн,
мэ сисад'и, йанду:йи.

Мол та:банэк илийэлэк
мэ мөрт'и:нүй молид'а:
сугуд'элэ и:лигилэк
ва:й абайлгин' абид'а:

Тэн'и мэт вал' тэт л'иэл'элдэ
мэр ат йуомэк, мэт ланга:,
си:гийэлэк таң көйрид'э
мэт туойэбэн вайаңа:л...

1966

* * *

Йавдил'илба йандуод'э
мөнгэр йанаспэйрэйуол
н'орил
анмэ мэт жи:д'э
ит'уол дитэ
тэн ит'уон.
У:рэн н'орил лавийги
г'ингит'элэк тобид'а:й
Тада:t хуора:l йуоди:ги
анмэ мэтийн' тивад'а:й.
О тэн йуоди:нлавийэнд'я
тэт н'а:t'эдий
йэдэйт'и:л!
йугулвуолдэн
уттуолдэн
мон көдийэк
«МИТ ХУОДИ:r,
хуоди:r у:дэк эйк титэ
энду н'ироон л'иэнуйуок?
Хадунгудэн амдук тэн?
Энд'эли мол т'и: дитэ...»
Г'аманэн н'умуолдэн
н'орил вал' абуод'эн
«Мэ т'антэйрэн виэдэдэ
эд'ил, йэвлүү:-мэт мод'эн.

* * *

Мэ суюсэмэк,
мэ суюсэмэк,
эл н'ингиэлэн вэрви:мэн...

Абал'вийий т'айлэнд'э
йаҳтэбуод'э йуоди:ђа,
мэт йэвлү:, тэт йуоди:ђа
хуоди: т'ингит'итна:тэм?!

Н'а:вэй т'ад'у: уйэн'эй
мэтул өндэрий ид'ийи:ђа,
мэт йэвлү:, тэт ид'ийи:ђа
хуоди: о:рэлэк кэриэтэм?!

Сугуд'элэ н'ађа икт'ий
мит т'пэмэнйавул мөмдийэђа—
н'ингамуд'и:л ађарађа —
хуоди: йарха сунгди:тэм?!

Мэ суюсэмэк,
мэ суюсэмэк
эл н'ингиэлэн вэрви:мэн...

1967

* * *

Элма:руол митханэ тудуойил
йуорэлэк эгилэк эгуний
элэмдэй мит вал'бэ эвл'эбан,
эвл'эбан!

Мит ма:руол йуорэлэк либад'ий
молдуод'э йуоди:лэк тивад'ий
элэмдэй мит вал'бэ эвл'эбан.
Эвл'эбан!

Иахталн'эй т'айлаца митн'э л'эй
О:рин'эй т'айлаца митн'э л'эй
Мит эвийэ вал'бэ, киэ, пойуолбан.
Хуодэдэнг пойуолбан!

1968

* * *

Ид'игойгир пэнгэйдаа,
мэт йэвлүү:
тэт сисхапиэ
мөрт'и:нунги мөт йуоди:ба
анмэ мондэн
«мөнд'эйк, киэ!»
эламут'э нуннин'уолэ
мэтхат понора:нунга.

Ах йахтэлэ,
ма:рхуон' йахтэлэ
ах пунуолэ,
ма:рхуон' пунуолэ
мэт помни:р понда:нунга.

О мэт йэвлүү:
тунг мит н'а:вэй
ма:руолд'ит'э т'айлаба
хант'э ару:
н'а:рт'э абарэ
хон тэтханэ эл пэлбян!..

1968

* * *

Т'и: тэнмэбат
пэттэн

пулд'ий,
хайаварл'элд'э
йахтэпэ
анмэ са:лба йэвгэйл'элд'э
эвдийэ дитэ
и:лвэйни.
Н'умуол сорилэ
нгола:рэлэк,
йуоди: помни:р
набайинги.

О ха:лађа,
титэ банд'э
т'ингит'энд'э
эд'илђа
эннул'элнги т'и:, мод'эн,
ЛЕНИН т'айлэ эвл'эхай..

Мит тунг анталн'эй т'айлэлэк
мит сугуд'э лоборэр
Ма:руод'э эд'ил пегастэлэк
көт'эгэсүй кэйгудэн!

1967

ΔΕΟΡΥΟ
ΤΥΓΙΑΧ
ΤΟΥΝΤΑ

* * *

Ленин сылаас тына
Итиинэн сайа охсон
Нэк бэргэхэбин
Киэр элиплит курдукпун!

Самнаахай,
Сатаажай биһиклүүттэн
Күн диэки дьулустум,
Күн диэки тардыстым.

Дорбоон обоккооно
Дъолго-үөрүүгэ чугдаарыстым.
Бэйэм курдук
Билигин эрэ төрөөбүттэр
Караваннарыгар кыттыстым.

Элбэхтэриэн
Энгин тунгуй бэйэлэхтэр!
Ыллаатын мэлдьитин,
Кинилэргэ —
Ленин тына!

1965

ИЙЭ ДОЙДУБАР

Оо, Ийэ дойдуом!
Ооннъур кэрэ куоласкыттан
Эн биир дорбоонгун иниттэхинэ,—
Элэмэс санаам
Ыллыр ылааны халлаанныы
Ырааһыран арыллар.

Чэрэмэ чэбдик санааларым
Чэлгийэр сирэм сыйтынан
Сүрэхтэри сайһаары!

Оо, Ийэ дойдуом!
Эн харабын харатыттан
Биир кылам кымы көрдөхпүнэ,—
Дууһабар ингмит санаам сырдаан,
Үрүнг былыштыы үүрэйэ
Үрдүбүнэн дайар.

Чэрэмэ чэбдик санааларым
Чэмэлгэннээх саһарђатынан
Сүрэхтэри сайһаары!

Таскылдыйяар таһаалаах
Тапталым уйата, Ийэ дойдуом!
Дьолунг сөнүүрээбэт төлөнүгэр
Дуксуйбатар ханык, буурба!

1968

* * *

Оо, үчүгэйгиэн,
Ууси мабиллаах* тыыраахынан
куөллэрбэр,
Ырыа тыргыл үрүйэнэн
шалышыларбар,
Дьиэрэнкэйдээн кэллинг,
Чэмэлгэннээх саас!

Оо, үчүгэйиэн!
Ыңгаах уоһугар
Лабыктаны умньяан,
Сыңгаһа сыйр арђаһыгар
Дъэргэлгэнинэн мичээрэбин
Чэмэлгэннээх саас!

Тапталлаабым
Үнгүүлүүр уоһугар
Эн ырыа ыллыгын.
Тапталлаабым
Ыллыыр харабар
Эн мичэеринэн тырымныгын.

Табабынан дабыдалланна
Сырдык санаам, сандал саһым!

1968 с.

* Ууси мабил — кыһыл кырааскаламмыт таба тирииттээн тигиллибит ис кукааскы.

* * *

Туундарам буобура уорбатынан
Түйгүн мингэни ньуюбулуубун.
Кынаттаах уучабым-самолетум
Туйабын тыаһынан куугунуубун.

Күөллэрим эккэлиир лаайкалыы
Көтүөккэлээн, көстөн кэлээт этэллэр:
«Чугдаарап туйахтаабынан тарыы
Тулабытынан ханаан сүүрдэр?»

Сабаба-мунгурал биллибэт
Саймаархай жиэн алышларым:
«Сыарбатын сынаабын ырыата иһиллибэт»
— дин санылларын өйдөөн аастым.

Сындыыс сынаа юнчыларым
Саныр санааларын ным баттаан,
Ый кырыахатын-кырытын курдук,
Ыйыстан-сөнгүөрэн сыйталлар.

Миннэр мингэм туйабын тыаһа
Эдэр этигний ньирилиир.
Бу санга үйэм куолана
Туундарабын сэргэхсий — динр.

1968 с.

* * *

Лиэнтэ онгостон үнкүүнэн,
Дьиэрэнкэйинэн дэгэйэ,
Эрчимнээх
Эдэр кыысчаан —
Андрюшкинам
Алаһыайы илдээ иһэүин.

Күн төгүрүүгүү
Күөччэхтэнэр эн лиэнтэбэр.

Юкагирчааным
Үөрэн үнкүүлүүр
Чүлэй* үктүүр
Тилэбин тибилгэнэ
Дойдум устун..
Дуораһыйа турдунууй дуу?

1964 с.

* Чүлэй — юкагир оболоро үөрдэхтэринэ аңгар атахтарынап дыгыйа оонньууллар.

* * *

Үрүчэ буолан халын хаар
Үнгкуулээтэ алышбар,
Чэбдик күн сарданатынан
Дэйбийрдэнэн сапсынар.—

Чи-ви, чи-ви, сибигинии
Сэхэргийиллэр талахтар.

Дьолум кута-сүрэ инэн
Эн хараххар элэнгниир,
Үрун тугут мичээринэн
Үөрүү эмис чэччилиир,

Чи-ви, чи-ви, сибигинии
Сэхэргийиллэр быллаардар.

Кэлэр сайын кэрэ найгы
Кэпсээннэри арыйдын.
Книрэр-таксар күн сарыалын
Кэнсик, саплах саппатын.

Си-ви, си-ви, сибигинии
Сэхэргээтэ туундарам.

1967 с.

* * *

Тайахтанан тобо эмиэ бу
Татылбаланның—диигит дуо? Суох!

Тайабым талахтан атын,
Күн сардангата былаайах!
Талталы, сандал сааскытын
Табыталлырыр—туйар дыылбалаах..

Кынат былаайахпыйттан табам
Кыыллыйыа — диигит дуо? Суох!

Ыраларбын ыһа — тарбата,
Ытык төрүт ыырдарбынан,
Үөм-чүөм үктээн дайа
Үнгүүнэн дъарбааллыллар.

Суолтан-айантан сымайлан
Суонурбанар — диигит дуо? Суох!

Хомуһуннаах дархан ойууннуу,
Хойуккуну — кэлэри көрүүлэнэ,
Туундарам уйгутун үрдүнэн
Тойугу аччыллы иһэбин.

1968 с.

* * *

Адырбай булгуньях ыраахтан
Аалла-туолла сойуодуйан,
Өлүүнү өнөйбүт эмээхсинний
Өнөбүрэн-кулугүрэн көһүнэ.

Улам, чугааан истэйим ахсын
Унаар күөх ньуурданан барда.
Бэттээхэйкээн кэрэ сэбэрэтэ
Мичээрингнэс күөлүнэн күллэ.

Ыраахтан көрөөт, тугу барытын
Ытырыктата саныыр ыараахан.
Олох энгин-эгэлгэ дъянхатын
Чугастан бодуйдахха чынха атын!

1964 с.

* * *

Сылаанныйбыт күн санаатыттан
Сандал саастан,
Дохсун тыал ууну оймууруттан—
Долгунтан,
Найба былыйт ытырбатыттан —
Таммахтан —
Үөл талах — сир чэчиирэ.
үөскээбитэ.

Кыһын үрдүгэр үктэммит
Кыскыйар тыал,
Хотугу туундараны буурбанан
Курбуулаан,
Охсон аастабына,
Ол иһин талахтан
Сииктээх таммахтыы
Сэбирдэх тохтор.

Хаар үрдүнэн сывиллар
Харданг сэбирдэви сиэбит
Хоройум * итинник диэтэ,
Хомурахха турان нуктуурбар.

1967 с.

* Хорой — эдэр таба

* * *

Эмиэ, Алаһыай эбэkkэм!
Эн үрдүгэр үктэнним.
Кырыктыйбыт аһын кэтэххэр
Кырынаастыы бүгүллэгниир.

Толбонноох эн ньуурун
Долгун буолан көһүннэ.
Хойуу чиргэл талааын
Тыалга хамсыы бигэннэ.

Хааман иһэр ыллыгым
Хардарда:
— Андрюшкина — мин ылгыным
Атын өрүскэ халбарыйар
Аналланна...

1964 с.

* * *

Холумтаммыт ортолугар
Хойуу лабаалаах талахтар
Ытык Меру* ырыатынан
Ыраас кымы ыңыахтанан
Чачыгыраччы күлүстүлэр,
Чабылыя түстүлэр.
Күн сарданата кыталыктанан
Ол ырыа кылбангныыр,
Долгулдүйар дъэргэлгэниинэн
Төлөн нөнүө наскынныыр.
Ол ырыаны дъиктиргээн,
Куба ньюолаңа бэргэхэлээх,
Хара былыйт өнгөйбөхтүүр,
Халлаантан күлбэхтиир.
Ол ырыаттан мин эмнэ
Тылбайар табыталланан
Тойуктары көрдүү-көрдүү
Туундарабар жетуттүм.
Уңараабакка талах мэлдьи
Уоппутун үнкүүлэттин!

1967 с.

* Меру — уот иччитэ диир тэнэ.

* * *

Хараны хайта силэйэн
Буурум муоһунан оонъуур,
Дэгэрэн чэпчэки үнкүүнэн
Туундарабын ыллатар.

Кылыс тыал сирэйбинэн
Кырынастыы сырбангалыыр,
Үтүйан иһэн уһуктубут чуумпу
Уолукпунан сайа охсор.

Кэрекэтиэн, барык-сарыкка
Туундаракам дьоруолуура.
Тойугу ыһар туйабыттан
Сулус кыыннъа оонъуура.

1968 с.

* * *

Бэбэхээ уүнинук оттуллаң,
Сылайыы уотугар сыраллан,
Балаџадыйан, биир ырыабын
Баайбакка босхо хоннорбутум.

Ондум ойдон тахсан билигин
Хонгубат хомурах буолбут,
Мүнчаарбыттыы силлиэнэн
Маџан төбөтүн имэринэр.

Хайыахпыный, хааллаңыг,
Хаар ууллуута, эн баџар,
Уулду турбут үрүччэбэр,
Сибэккинэн тиллиэбин.

Ким эрэ хараџар эн фонньон,
Ким эрэ сүрэбин тутуон.
Билбэтэхтий кэмчиэрийэ
Бэйэбитетэн тумна түттуон.

1965 с.

* * *

Қыталыктың қыннаттанан ыллышыр
Қылтас-маған унаар буруом бу,
Күөгэлдүйэ хамсыны
Көмүс сотото дугуннуур.

Кокотааба* илибириир
Йуориидилэ ** курдук көстөр —
Обо саһым күннэрин
Ол буруо өйдөтөр.

Хас харахха мичээринэн,
Хас сүрэбүү оболуу маннытан
Биллибитэй бу унаар буруо,
Бэттибэт умнастаах буруо!

Бииргэ улаапыт атастарбар,
Мин ырыам бигэ биһигэ
Уста туруй, баражсаным,—
Унаарыйар үрүк буруом!

Сэбирдэх сааскы ырыатын
Сүрэхпэр бу буруом унаарыттын.

1965 с.

* Кокотаа — кыра обо сонун бүтэй сиэбэ, тарбахтарын быктаарыгар анал хайаðастанар.

** Йуориидилэ — обо оонньюура, талах таба.

* * *

Бэбэхээ, күөл күнү быха
Бэргээн мэнгилдьийэ сыппыта.
Ыкса киэхэ
Үарыыттан сылайан,
Дъарбартыт табалыы
Налыйбыта.

Айманыма, уоскуй,— диэн
Аргыый дьиэбэр барбытым,
Кэлэр сааска диэри
Кэриэс көрсүхүүбүт буоларын
Кимтэн билиэх этибиний?

Оттон билигин кэлбитим
Кэлим мууһунан җэлгиллэн,
Күлүгүрэ өлүгүдүйэн,
Хайа сах хам тоңмуккун.

Халдавалыы * килбэнниир
Сүүрбэ бэхис күһүнүм,
Утуй... Утуй
Тонокко ылларбыт тойугум.

1964 с.

* Халдава — балык хатырыга.

* * *

Арбас үрдүгэр аангнаан-туоллан,
Тыныны муус тыйыһыран сытар.
Қырылаах харабынан сири
Қынчарыйар-аалар.

Күөнтээн сытар мууска биирдэ
Күн уота үөһэттэн җиирдэ.
Били боһомо мууспут
Мичил аллан — көннүөрдэ.

Күн сарданатынын муус
Алыш диэки ыстанна.
Үрүйэ мөһүүрэ суолугар
Үңкүүлүүр, күн уотугар.
Ол үрүйэ ырыата
Олус жэрэ — сэргэх!
Ытык өбүгэлэрин
Ыллыйр — албан ааттыыр.
Били муус улугудуппут оннуттан
Бэртээхэй сибэкки тыллыбыт.
Муус да сүрэбин суонуттан
Манык жэрэ быгар эбит.
Дьоннор ис сүрэхтэрийн
Болбайон биллэххэ,—
Элбиэх этэ, сэгэрдэриэм,
Эгэлгэ сылаас, биһиэхэ!

1967 с.

* * *

На, бай добоо;
Сана тыллыбы
Ньоронбуриэ *
Ньургуйан тур

Ньюолак-сымна
Ньоронбуриэ!
Ити эн кэрэ
Имин тэтэрэр,
Күлүм-мичил
Көрө күлэр.

Кийиит курдук
Килбигийэр,
Эдэр кыыстыы
Дылыс көнө,
Бэйэхкэбин
Мин көрөт,
Ахтылбантан —
Айманыыттан
Сүрэхийбин өрөкүттүм,
Ытаан ыллым — ыксаатым...

Эн тыал, кытаатый-кыатан,
Этимэ кыталык иһэрин!

* Ньоронбуриэ — туундараба үүнэр моруоска отон.

Қыталақ уоһугар отон
Өһөн барарын өйдүөбэ.

Хата күн сардангата
Халлаанынан иһэр,— диэ.
Дъол муоһун дъэргэлгэнэ
Дъураадыйн көстөр,— диэ.

1967 с.

* * *

Эдээр сааныгар өлбүт дөхөрөбор

Үүн үйэбэ
Утуйбуккар, дөзоруом,
Кырынан
Кынай — хаттык уурдубут.
Үйэлээх суорбанынан
Үллүйдүбүт.

Сир ийэ — суорбанын
Силэллибэккэ сыйтын.
Билигин бу эйгэ,
Биһиги олохлут,—
Эн түһүүр түүлгэр
Эймэлгэни онорботун.

Кырынан
Кынай — хаттык уурдубут,
Санааларгын сирэм гынаан
Саас ахсын кини
Өрө үтэн таһааран
Өйдөтө турдунуй.

Утуй... Сир бэйэтэ
Улуу суорбан.
Энэбит Меру күлэрэ
Эйнигин уйгуурдубат

Уүн уугун ким да
Үймөн суюба.
Кырыс суорбанинан
дъаптайдыбыт.
Саатар чэчир сыйнан
Санааларгын кэпсээр,— диэн
Саптыбыт.

1965 с.

* * *

Чычаах

Чыбыаайылаах уйата!
Кураанахсыйбыт
Кутурбангын истэбин.
Түспүт хаар-муус
Тыйыс тымныытын
Кыйдыы сатаан
Кыайбакка ытыыгыан?
Арбана баастаах санааӡын
Аймаһыйан,
Харах уута оностон
Халтыннаттыан?
Көтө дайыппыт
Көмүстэргин көрөөрү
Сөң — дархан санааларгын
Сүүмэрдии сытабыан?!

Оо, барахсан, Куккун
Олус долгутума.
Көмүс түөстээхтэрин үрдүгүнэн
Көрүлүү кетүөхтэрэ.
Ангардас ырыанан толору
Ахтыбыт сүрэх эймэлгэнин
Истиэн-билиэн сотору,
Иччитэхсийдим,— диэмэ.
Тулаайахсыйбыт ийэлэргэ
Доботторуом, итинник эттэрбиэн!

1967 с.

* * *

Суос-сөбөтөх сойуодуйан,
Сөргө-мунгига суланан,
Ким эрэ кириэс маһа
Томтор үрдүгэр турара.

Туламан туундара саңатыгар
Туора быластаммытыгар,
Аттынан бэл чыс кутуйах
Атабын уктээн ааспатах.

Хайдахтаах тыйыс дыылбаттан
Ингигэр кинрбит иччинг кимий?
Ханааныттан суорба тааскын
Тобулу одуулуу ньимиийдин?

Ханааныттан харах уутунан
Соргун сулана суунабын?
Буурба кылыс кымннытынан
Муннуга-уска курбууланабын?

.... Былдыргы юкагир олоҕун
Быһыыта эн өанаан турабын.

1966 с.

* * *

Кыра оюо ыраас ытыңыгар
Кылыйан бырдангалысыр
Самыры
Сылаас таммахтара —
Кэрэбтиэн,
Чэбдиккитиэн!
Хантан умнъаһан түстэ
Эңиги ырыабытыгар
Ньирэй оюо ытыыра,
Тэргэннэр ньиргиэрдэрэ,
Угуюх кумаланар
Уолусханнаах ынчыга?..
— Ити биниэнниэриттэн атын,
Ити эңиэнниэрэ...
Икки атахтаах киһи аймах
Эн олобунг энэлгэнэ.

Мин онуоха эттим:
— Мин олорор сибэkkим —
Мин аба дойдум —
Идимэрдээх,
Итинник дыылбанан
Тыыммат ээ!
Тыымматын!!!

1966 с.

* * *

Бары-барыта балабыран
Ыараабыттыы-ынчыктыырдыы:
Халлаанынан аймалаһар
Хаастарым барахсаттар
Арахсар тиһәх ырыалара
Ардах тымнын таммағын
Саба бүрүнэн-саабанинан
Ийэ сиргэ ингэллэр.

Умуллан-уостан
Утуйан иһэллэр...
Дөбөттөр, түспүт ырыалары
Долуой аймааман — үргүтүмэн.
Таммахтыын таңайсан утуйдуннар,
Сылааларын сыйяа кыңыйдыннар.

Саас уһуктан ол ырыалар
Хаастары угуйан ылышахтара.
Биһиги Улуро эбэбит
Биһигин ырыатын ыллатышахтара.

1964 с.

* * *

Ньоңубут կүөрэлдъийэр
— «Чэй эрэ!»
Хаар эмиэ өрүкүйэр
— «Чэй эрэ!»

Үөрэ-көтө мичээриэх.
— «Чэй эрэ!»
Самнах санаа хам бардын.
— «Чэй эрэ!»

Дьон хаһытыыр: «Үчүгэй,
Түһэн биэр!
Хомурах долгунуттан
Көтө дай!»

Оттон ·мин хаһырыбын:
«Ойон биэр,
Тайар табыталланан
Табакам!

Охтуу суйулуу дъулуй,
Дъулуруй!
Эбил-бугул эргиири
Эн тулуй!

Туман хаар, кыырпах мустан
Чолчулас.

Кэрэ буурум муюнугар
Кэл, киэргэт.

Дъулусханнаах айаммыт
Тохтоомо.
Буурум өрө дайангын
Бурбаннат!»

1966 с.

* * *

Дъоллоох дъоһун дойбох олохпут,
Сырдык ырыанан, сырдык ыранан,
Инний диэки бэйэтин дъулурутан
Илдээ иһэр.

Үчүгэйтэн-үтүөттэн үтүрүллэн
Бары мөкү баҳтайда,
Ууттан «чолум» гынар балыктыы сүтэн
Умсан барда.

Дъон түһээн көрбөтөх дъоллорун
Билигин биһи бэйэбит айабыт.
Номох — дыкти олобу
Тутабыт.

Оо, тойугуом! Эн көмүс доржоонунан
Олобум үйэ тухары добуһуолластын!

1967 с.

* * *

Эн кэллинг да,— эмиэ
Дьиэм иһигэр мабан чыычаахтыы
Күн мичээрэ дьирибинээтэ,
Сэгэртэйиэм!

Эн кэллинг да — эмиэ
Харахпытыттан хара суор буруо
Үөләһинэн үтүрүлүннэ,
Сэгэртэйиэм!

Эн кэллинг да — эмиэ
Сылаас ытыскар сымамныр дьолтон
Сыралбаннаах уотум ыллыйр,
Сэгэртэйиэм!

Альтыга, эйниггин суюхтаан табаларым
Айманаллар, иһит эрэ, сангаларын.

1967 с.

* * *

Халлаан харааһынна.
Кылыш от кыламаннара
Кырыанан бүрүллэн
Күөл үрдэ құлұгурдэ.

Ыраас ньюурга биир саас әбиллэн
Ырығыннаабыт табалыы сыйтаба.
Суураллыбат, сүппэт дъураанан
Суолун субайа тартаба.
Олоххө таптал кырдыбыт,
ОНтон эрэ мунчаарыман,
Сүүс сүллустубут дъураатын
Сүтэрәәччи соютох — таптал.

Сәгәриәм, эн санаарбаама.
Сибигинэйэр тылы болбой,
Тәләлиннә далбар аана
Дъэ билингни дэлэгэй олоххор.
Бэйэ-бэйэни ытыктаһыы
Бигэ-кытаанах эрдэбинэ
Күттала букатын аччыыр,—
Хол-сим этинэ да эттэбинэ.

Маннык бигәргэтэллэр, сыйлыбыт
Баараңай баппаңайдарбыт.

1967 с.

* * *

Үй күлүгүттэн санаархабыл
Эн хараххар түспүт дии!
Сулустуу тымныы тыллар
Сулбурута жөтөн тахсаллар.

Тапталым таарыллыбат
Лыңкынас тың кыла,
Сүүрт-көтүт алышынан,—
Сүүрүктээх үрүччэлий!

Үөл талах
Силигилиириин,
Күөх сэбирдэх
Сэлибириириин,
Уонна ынаах күлүүтүттэн,
Уу-таммах үнкүүтүттэн
Биир кэччик кэпсээни,
Биир кэччик сэксээни
Тапталлаабым сүрэхэр
Таммалатан-ибиирэн биэр.

Сылаанныйар сырдык санааны
Харабар хатаалаа,
Үрдьыгыныыр ыт буурбаны
Кини уоуттан киэр тэйит!

1967 с.

* * *

Кый ыраахха бууро
Көстө-сүтэ күөдьүйбэхтиир.
Ахтылбан санаа алыбынан
Быиста-быста силбэспэхтиир.

Тыалы қытта мэнэстиһэн
Аргыйй абай сүрэхлэр
Сыстан-сайан киирэр,
Сыйяа ахтылбаны үөдүтэр...

Будьуруйбут баттахтаацыам,
Бука чугаспар турдаргын,
Көмүскэбиттэн эн бүруон
Көнгүс буолтун көрүөх этинг.

1966 с.

* * *

Этинг сууллары анныбыт
Эдэр чалым чалбаңа,
Ыраас сүрбәнъын саптан
Ыллыкка утуяа сыйтаба.

Онно бэйэм дуунабын
Одуулуу-көрө турабын
Хайдах эрэ чалбах уута
Хараңаран хойдон барда.
Онтон сулус харабынан
Онтуорбуттуу чыпчылыннаата.
Бу харах уутунан ныалдарайан
Эн мөссүөнүнг көстөн жэллэ.
Санаарбаабытынг өтө көстөр,
Сылайбыккын дабаны:
— «Туюхтан өрүү биңги маннык
Тус-туспа сылдьабытый?
Тура-тура тугу эккирэтэбин?
Дьон курдук олоруох»... — диэн этэбин.

Санаам харыастан-мунчааран
Чалбах таңыгар турабын:
— «Сааскы чыышаабыам — тапталлаабыам,
Дыылбам оннук, күүтэ тус...»

1965 с.

* * *

Айыы далбарыам, айыы далбарыам,
Албаһыыгын, аймаһыйбаппын.

Ыраас жыымынан жытыастар
Ыллыр-туойар харажхар
Эйәестийиэм, эн харажхар
Тобо буруо буолан будулуйдамый?

Чуор дорбоонунан куорсуннанан
Миигин урудуур уостаргар,
Мин талталлаабыам, эн уостаргар
Тобо тонг чигдиллии аңылыйдамый?

Сүрэхпитин ситимнээн сүүрүгүрэр
Тыргыллар тымырдарбытыгар —
Тапталбыт хараабат тыныггар
Тобо тонг мууһу быраbatтыамый?

Айыы далбарыам, айыы далбарыам,
Албаһыыгын, аймаһыйбаппын.

1967 с.

* * *

Ыараахан кэмнэр ыга харбаан сохоллорун
Көрө-көрө биһигиттэн киэр дъалбарыйår
Саарбах добор suoх буоллун,
Suoх буоллун!
Биһиги дъоллоох түгэммитин көрөн элэктиир,
Сытыган харабынан сэнээн дъэбэнниир
Саарбах добор suoх буоллун,
Suoх буоллун!
Өрөгөйдөөх күммүтүгэр — биһигини җытта,
Саппахтаах санаа сабардыыр күнүгэр бииргэ
сылдьар
Эрэллээх добор элбии турдун,
Элбии турдун!

1968 с.



Сарсыардам салаллан,
Сана уңуктарбын кытта,
Тапталлаабым тарбахтара:
— «Доборуом, тугуй», — диирдии,
Тырыбынаңан кэлэллэр,
Түлүк түүлбүн үргүтэллэр.
Ырыаны — ангардас ырыаны,
Үөрүүнү — ангардас үөрүүнү, —
Миигиттэн көрдүүллэр,
Миэхэ төргүүлүүллэр.
Тапталлаабыам, эн дьоллоох
Арылхай сырдыккар
Тымныгы тыл хаңыс аргыара
Аргыстаспатар!

* * *

Күөмәйтән бүтәнитик
Көбүөхтәэн тахса-такса
Бааһырбыт баабыр ырыалар,
Бастарынан маска-тааска
Батарыта бырабыллан,
Быардарынан ныһылла,
Буурбаны кытта улуйан,
Бобуттан мунгнаналлара.
Харах тулатынан сорила*
Хардаасты дъаарыстанаңа.

Оо, сүрүн ныйи, оннук,
Сору-мунгу суладыйа,
Олорбуттар эбит дъоннор —
Ильич сырдыгын инниңэ!

Суду, бу алыптаах сырдыгынан
Сурэхпитин ныылбы сууяммыт,
Дъоллоох олох Пегаһынан
Дъоруолатан иһәбит!

1968 с.

* Сорила — санаарбабылтан үөскәэбит ньюурга гүспүт мыччырыттабас.

ЮҚАГИР ПОЭЗИЯТЫН БАСТАКЫ ХАРАНГАЧЧЫТА

Бу кинигэбэ абыйах тылы сурыйан эрэрбиттэн мин олус долгуйабын. Санаабар, олус сырдык, олус ыраас, мин урукку өттүгәр түһээн да көрбөтөх туюх эрэ дыктиләэхэй сирдэрбэр тиэрдиэхтээх сабыс-санга солонон эрэр суол төрдүгәр киирсэн эрэр курдукпун.

Ити барыта бу кыракый томигы «биир бәрт былыргы муударай тылынан тахсар аан бастакы кинигэ, юқагир үескүүр литературатын бастакы тулхадыйбат мәнэ тааһа!»—диэн өйдүүрбүттән.

Кырдышы да оннук.

Юқагирдың дынгнээх сурук-бичик билингэ диәри үескүү илик. Ити үгүстән тутулуктаах...

Биһиги биләрбитинән, урукку өттүгәр Тәкки Одулок (Спиридонов Николай Иванович) диэн билләр улахан талааннаах сурыйааччы, ученай үескээн сымдыбыта. Кини нуучча үгүс улуу дьонун, ол иһигэр Максим Горький кытта добордоспата, киниләр көмөлөрунән киэн билини ылбыта. Кини омугунан юқагир эрээри, юқагирдың суройбута, тугу эмэ бәчээттәппите биллибэт.. Суох дабаны быһылаах. Тәкки Одулок быһаччы нууччалынын суройара.

Оттон билигин киэн биллини ылан эрэр Семен Кирилов «Ханидо уонна Халерха» диэн романа нууччалыны эрэ тылынан табыста. Юқагирдың варианы сурыйааччы оствуолун дъааһыгар хатанан сыйтар.

Ол иһин бу кыракый кинигэ автора Улуро Адо киннэтин бастакы хоһоонугар:

Дорбоон обоккооно
Дъолго-үөрүүгэ чугдаарыстым.
Бэйэм курдук
Билигин абай төрөөбүттэр
Караванинарыгар кыттыстым,—

диэн этэр.

Онон бу тахсан эрээр хохон хомуурунныуга — аан бастаан юкагирдын тылышнан улахан дьонгно аналаах кинигэ. Юкагирдын сурук-бичик, юкагирдын кинигэ бэчээттэнитин, юкагирдын поэзия, литература бастакы харангаччыта. Ити өртүнэн бу кинигэ тахсыыта улахан политической, исторической суйгалаах бэлээ сүол.

Минигин ити санаа ордук долгутар.

Биһиги Сахабыт республикабытыг гар олохтоох эбээнээр, эбэнкилэр, юкагирдар курдук ахсаан өттүнэн кыра норуоттар төрөөбүт тылларынан сурук-бичик, литература үескүүрэ киһини долгуулж буолуон түктэри. Ити — биһиги коммунистической партиябыт муударай национальной политикиятин бинир сүол харахха көстөр сүнкэн сийнинтийн чабылхай холобура, урукку өттүгээр быстар аналаммыт кыракый норуоттар омук быһытынан төгүүрүк өттүнэн тиллиилэрин, дьон буолууларын халбангаабат туоһута.

Онон бу кинигэ тахсытын суйгата улахан!

Литература сайдыыта, киэн биллиини ылар үрдүк таһымнаах айымнылар суруллуулара норуот улаханыттан-кыратыттан тутулуга суюх. Ону үгүс тылышнан айыллар советской литература холобура ырылышчы көрдөрөр. Абыяах ахсааннаах авар норуотун уола Рассул Гамзатов, чукча уола Юрий Рытхэу, балкар уола Кайсын Кулнин уо. д. а. бастынг советской суройааччылар ахсааннарыгар киирдилэр, аан дойду үрдүнэн киэнник билинпилэр, албан аатырдылар.

Түөрт сүүстэн эрэ тахса ахсааннаах, урукку өттүгээр Сир ньууруттан букатын: сотуллан испит юкагир

норуотун тылынан аныгылды ырыа-хөөон, ону заңан, роман курдук, литература улахан жанра суруллар буолла. Юкагир норуотун уолаттара, биллэр-көстөр чылхай талааннаах быраатты Куриловтар (Семен уонна Гаврил Николаевичтар) сана юкагир литературын сабалааччыларынан буоллулар. Семен Курилов — прозаик. Кини юкагирды тылынан суройбут ўеһэ ааттаммыт бэйэтин кыракый норуотун исторический дылбатын туһунан романа билингги Советской проза бинир бэлиэ айымны быһытынан сыналанна, бэйэтэ ССРС суройааччыларын Союһугар ылышынна.

Оттон кини кыра иинтэ Гаврил Курилов — Улуро Адо — поэт. Аан дойду аныгы поэзиятын ситиһинин уонна бэйэтин кырдъабас норуотун ўйэ-саас тухары муспут муудараһын — барытын тэнгнэ илгэриймит үрдүк культураалаах дынгизэх поэт.

Кини бэйэтин тыал хомуһун курдук уйаас уонна чабылхай поэзиягар үлэин, эйэни таптыыр сырдык өйдөөх-санаалаах бар дьонун күннээби героической олобун-дъаһын, төрөөбүт тыйыс дойдтуун кэрэ көстүүлэрдээх айылбатын үрдүк тапталлаахтык туойар, кини сатаан этиллибэт уустук, ыйыллаас туймуулардаах исторический дылбатын туһунан сырдык кэскиллээхтик мунчаарап, билингги сырдык кэскиллин өрөгийдөөхтүк хоһуйар. Уонна итини барытын кытта талтал уонна добордоһуу араас көстүүлээх ийнитэ дүөрэлэһэр.

Эдэр поэт бастакы кинигэтин советской литература илнегэр турар сурүн мотивтар табатык уонна ис кинмилилээх уустук-ураннык туроуруллан, сурүн миэстэни ылалларын астына бэлиэтээбэт буолуохпутугар түктэри.

Оо, Ийэ дойдуом!
Оонньюур кэрэ-куоласкыттан
Эн бинир дөрбөөнгүн ийниттэхпинэ,—
Элэмэс-санаам

Ыллыыр ылааны халлаанныы
Ырааңыран арыллар.

Манык төрөөбүт Ийэ дойдуну таптыр патриотический мотив кинигэбэ биир сүрүн миэстэнни ылар. Ити мотив юкагир поэтын кинигэтигэр араас өттүнэн хохуллар. Холобура, биңиги улув Советской дойдубут эйзлээх политикатын кини манык чабылхай обраңнаан биэрэр: поэт самыр сылаас чэбдик таммахтарын ырыаларыгар «ньирэй обо ытырыы, тэргээнэр ньиргиэрдэрин, унгуох кумаланаар уолусханнаах ынчыгын» истэр уонна кинилэртэн ыйытар «ити эңиги ырыабытыгар хантан умныаһан түстэ?» — диэн. Онуоха таммахтар хардараллар:

— Ити биңиэннэриттэн атын,
Ити эңиэннэрэ...
Икки атахтаах киһи аймах,
Эн олобуңг энэлгэнэ.
Мин онуоха эттим:
— Мин олорор сибэкким —
Мин аба дойдум —
Идэмэрдээх,
Итниник дыылбаная
Тыыммат ээ!
Тыымматын!

Оттон таптал, добордоңуу лириката манна олус араас өрүттээх, араас кириилээх-таксылаах, ол эрээри өрүү сырдык, ыраас уонна сибиэнэй кырааскалаах.

Сүүс сүллустүбүт дъураатын
Сүтэрээччи соботох — Таптал.

Эбэтэр:

Чуор дөрвөонунан куорсуңнанан
Миигин уруйдуур уостарггар,

Мин тапталлаабыам, Эн уостаргар
Тобо тон чигдилни аңылыйдамый!

Эбэтэр:

Бэйэ-бэйэни ытыктаһыы
Бигэтин, кытаанабын тухары
Куттала суюх, өһүүр-сааһыыр,
Хоп-сип этинэ дағаны.

Эбэтэр:

Биһиги дьоллоох түгэммитин көрөн әлэктинир,
Сытыган харабынан сәнәэн дъәбәнниир
Саарбах добор суюх буоллун!
Суюх буоллун.

Итини барытын аттара санаан, дьон араас майгы-
ларын-сигилилэрин туһунан саныыр санаатын поэт
маник түмүктээн этэр:

Дьоннор ис сүрэхтэрин
Болбайон биллэххэ,—
Элбэх эбәэт, сэгэрдэриэм,
Эгэлгэ сылаас, биһиэхэ.

Улуро Адо айылбаны хоһуйуута эмиэ бэлиэ, тусплаах. Кини, ураты тыйыс айылбалаах дойду обото, айылба кэрэтин, кини араас кэмиин солун көстүүлэрик нарыннык, уустук-ураннык көрөрү сатыыр. Кини айылбата өрүү киһититиллэн ойууланар.

Этиг сууллары анныбыт
Эдэр чалым чалбаба,
Ыраас суорбанын саптан
Ыллыкка нуктаан сүттаба.

Бу этингизэх дохсун ардах кэнниттэн үескээбит чалбах обраһа.

Ити образтар, бары биһиги үөһэ бэлиэтээбиппилт кур-

дук, юкагир норуотун тылышан айымнытын баий бай-
балыттан уонна үрдүк сайдылаах аныгы киһи истин
дууіватыттан төрүттээхтэр. Атыиных эттэххэ, Улуро
Адо поэзията дирниг национальной формалаах, аныгы-
лыы үгүс өрүттээх ис хоһоонноох.

Бу кинигэни сахалытын, саха биир кырдъабас уон-
на хоһоон форматын олус нарыннык өйдүүр уонна
онорор дьобурдаах поэта Константин Туйаарыскай,
мин санаабар, бэрт табыгастаахтык тылбаастаабыт.
Иккى маарыннаңар куоластаах поэттар бодоруңан, бэ-
йэ·бэйэлэригэр сөп түбэснүүн үлэлээбүттэрин түмүгэр
икки тылышан сангарар дынгиээх поэтической кинигэ
буолбут.

Сана киһи·хара буолан, туспа суруктанан·бичиктэ-
нэн, литературанаан эрэр юкагир норуотун бастакы
поэтын, бастакы кинигэтия туһунаан быстах бэлнэтээ-
нимини, поэт бэйэтин тылышан түмүктүхпүн баја-
рабын.

...Сору·муку суладыйа
Олорбуттар эбит дьоннор,
Ильин сырдыгын иинниэ!
Сүдү,
Бу алыштаах сырдыгынан
Сүрэхпитин иылбы сууйаммыт,
Дьоллоох олох Пегаһынан
Дьоруолатан иһэбит.

Ити үлэни таптыыр, ытык кырдъабас норуот уонна
кини поэта Улуро Адо кэрэ кэскиллэрин мин итэбэйэ-
бин. Айаннаа алгыһы кытта!

Семен ДАНИЛОВ.

И Н И Н Э Э Б И Т Э

* Ленин сылаас тына	43
Ийэ дойдубар	44
* Оо, учүгэйнэн	45
* Туундарам буобура уорбатынан	46
* Лиэнтэ онгостон үнкүүнэн	47
* Үрүчэ буолан халынг хаар	48
* Тайахтанан тобо эмиэ бу	49
* Адырбай булгунныхы ыраахтан	50
* Сылааннныйбыт күн санаатыттан	51
* Эмиэ, Алаһай әбәккэм!	52
* Холумтаммыт ортолугар	53
* Харангын хайыта силэйэн	54
* Бэбэхээ уүннүк оттуллан	55
* Кыталыктыы кыннатаан ыллырыр	56
* Бэбэхээ, күөл күнү быһа	57
* Арбас үрдүгэр...	58
* Һа, бай добор!	59
* Уүн үйэбэ	61
* Чыычаах	63
* Суос-саботох сойуодуйан	64
* Кыра обо ыраас ытыһыгар	65
* Бары-барыта балаңыран	66
* Ньюобубут күөрэлдьийэр	67
* Дъоллоох дъоһун олохпут	68
* Эн кэллинг да,— эмиэ	70
* Халлаан харааһынна	71
* Ый күлүгүттэн	72

* Кый ыраах буруо	73
* Этиг сууллары аиньбыт	74
* Айы даалбарыам, айы даалбарыам	75
* Ыларакан кэмнэр	76
* Сарсыардам салалтан	77
* Күөмэйтэн бүтәнгитик...	78
Юкагир поэзиятын бастакы харажаччыта	79

Улуро Адо—Курилов Гаврил Николаевич
ДЬОРУО ТУЙАХ ТОЙУГА (Песня звонких копыт.
Сборник стихов.) Якутск, Якуткнигоиздат, 1970.
88 с.

С—ЯК

Якутское книжное издательство
г. Якутск, ул. Кирова, 11

Перевод *К. Н. Туйарского*
Художник *И. А. Слепцов*

Редактор юкагирского текста *С. Н. Курилов*

Редактор перевода *В. А. Тарабукин*

Худож. редактор *В. С. Павников*

Техн. редактор *Е. И. Тимофеева*

Корректор *Е. П. Седалищева*

Сдано в набор 26/II-1970 г. Подписано к печати 8/III-1970 г.
Бумага 70×90-1/3г. Объем 2,75 физ. п. л. Усл. п. л. 3,19.
Уч.-изд. л. 2,1. Заказ № 12. Тираж 4000 экз. МЛ 00603
Цена 21 коп.

Якутская республиканская типография
им. Ю. А. Гагарина. г. Якутск, ул. Кирова, 9